

2021 LENANELO THUTO – KOTARA YA1: MMETSE: MPHATO WA 1

Nako ye e abilwego ya Mmetse:

Di Iri tše 7 ka beke di abetšwe Mmetse. Tšona di ripagantšwe ka tsela ye e latelago go šišinya boitokišo bja thutwana ya tšatši ka tšatši.

KA BEKE: IRI TŠE 7	
KA LETŠATŠI IRI YE 1, Metsotso ye $24 \times 5 =$ iri tše 7. (goba iri ye 1, metsotso e 30 hlakantšha le iri ye 1 ka beke) Nako ya di iri tše 7 ya Mmetse ye e filwego ka beke e swanetše go latelwa.	
1. Mošongwana wa phaphoši kamoka: <ul style="list-style-type: none"> Go bala, Mmetse wa hlogo (go kopanya ditlhakagolo tša thuto) Go ruta thuto e mpšha Taolo ya phaphoši (Go fa mešongwana ya go ikema) 	metsotso ye 5 + metsotso ye 10 metsotso ye 20
2. Go ruta ka sehlopha sa go ikemela le mošomo wa go ikema. (kaketšo ya mehuta ya go ruta dithutwana tše di swa - Mešongwana ya tšatši ka tšatši ya go bolela, go diragatša le go ngwala) Morutiši o hlokomedišwa go ipeakanya gabotse gore kelo ya go ithuta e sepedišane le go ithuta le go ruta.	24×2 dihlopha = metsotso ye 48
Lebelela lenaneo la go ruta leo le akantšwego ka fase.	
MOŠUPULOGO	LABOBEDI
Sehlopha sa 1 le 3	Sehlopha sa 2 le 3
LABORARO	LABONE
Sehlopha sa 1 le 3	Sehlopha sa 2 le 3
LABOHLANO	Thuto ya phaphoši kamoka

Kotara ya 1 Matšatši a 45	Beke ya 1 (matšatši a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9(matšatši a 4)	Beke ya 10(matšatši a 3)
Sererwa sa SEPHOLEKE (CAPS)	Matšatši a 3 a mathomo a šomišetšwa go dira, boitlwaetšo le boitokišetšo ka mokgwa wa kelo go kgonthiša tokelo ya mphato wa 1	Dinomoro, Diopereišene le Ditswalano:		Dinomoro, Diopereišene le Ditswalano:		Dinomoro, Diopereišene le Ditswalano:		Dinomoro, Diopereišene le Ditswalano:		POELETŠO YA KOTARA YA 1
		<ul style="list-style-type: none"> Go bala dilo Go balela pele le morago Dinomoro le mainapalo Go hlaloša, latedišana le go bapetša dilo Go rarolla mathata ao a rilego 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dilo Go balela pele le morago Go bala dinomoro ka kakaretšo Go hlaloša, bapetša le go latedišana dilo Go hlaloša, bapetša le go latedišana dinomoro Go rarolla mathata ao a rilego Go hlopha le go aroganya (go gorilego) Go hlakantšha le go ntšha ka kakaretšo 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dilo Go balela pele le morago Go bala dinomoro ka kakaretšo Go hlaloša, bapetša le go latedišana dilo Go hlaloša, beakanya le go latedišana dinomoro Go rarolla mathata ka kakaretšo Go hlopha le go aroganya (go gorilego) Go hlakantšha le go ntšha ka kakaretšo 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dilo Go balela pele le morago Go bala dinomoro ka kakaretšo Go hlaloša, bapetša le go latedišana dilo. Go hlaloša, bapetša le go latedišana dinomoro. Go hlopha le go aroganya go gorilego (Go go rilego) Go hlakantšha le go ntšha ka kakaretšo 					
		SEKGOBA LE SEBOPEGO:		SEKGOBA LE SEBOPEGO:		Dipaterone, Difankešene le Altšepera:		Dipaterone, difankešene le Altšepera:		
		<ul style="list-style-type: none"> Boemo, boitlwaetšo le tebelelo Dilo tša mahlakore- 3 	<ul style="list-style-type: none"> Boemo, boitlwaetšo le tebelelo Dilo tša mahlakore- 3 	<ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tša tšeometri 	<ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tša tšeometri Dipaterone tša dinomoro 					
		KELO:		KELO:		KELO:		KELO:		
		<ul style="list-style-type: none"> Nako 	<ul style="list-style-type: none"> Nako 	<ul style="list-style-type: none"> Nako Boima 	<ul style="list-style-type: none"> Nako 					
					TŠHOMIŠO YA DATA:					
					<ul style="list-style-type: none"> Go kgoboketša le go kgetha dilo Go laetša dilo tšeo di kgethilwego Go bolela ka dilo tšeo di kgethilwego 					

Kotara ya 1 Matšatši a 45	Beke ya 1 (matšatši a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9(matšatši a 4)	Beke ya 10(matšatši a 3)	
<p>Dikgopolo, mabokgoni le boleng</p> <p>Go itlwaetša le go šomiša kelo ya go lokela mphato</p> <ul style="list-style-type: none"> Tšhomišo ya go lokela mphato e dirwa ka mokgwa wa go dira. Lekola puku ya morutiši o be o šomiše letlakalaphatlatš o go swaya Ngwala mafokodi a go ruta le go ithuta ka bjako, godimo ga letlakalaphatlatš o. šomana le go phošolla mafokodi ao. šomiša data ye e sekasekelwego go huetša le go tiišetša go ruta. <p>Bušetša tsebo le bokgoni bja Mphato wa R, KOTARA ya 3 le ya 4</p>	<p>DINOMORO, DIOPEREIŠENE LE DITSWALANO</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya o bale dilo go fihla ka 5 			<p>DINOMORO, DIOPEREIŠENE LE DITSWALANO</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya o bale dilo go fihla ka 10 		<p>DINOMORO, DIOPEREIŠENE LE DITSWALANO</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya o bale dilo go fihla ka 10 		<ul style="list-style-type: none"> Mabokgoni a kakanyo a thuša go aga kgopolo ya lephefo. Re šomiša kakanyo go apea, go reka, nako le bokgole. Mantšu ao a šomišwago ke ekaba, go fihla, kgauswi le bjalo bjalo . 			
		<ul style="list-style-type: none"> Go balela pele le morago ka di 1go tloga go nomoro ye nngwe le ye nngwe gare ga 1 le 10 					<ul style="list-style-type: none"> Balela pele le morago ka di 1 go tloga go nomoro ye nngwe le ye nngwe gare ga 1 le 15 		<ul style="list-style-type: none"> Balela pele le morago ka di 1 go tloga go nomoro ye nngwe le ye nngwe gare ga 1 le 20 		
	<p>Mmetse wa hlogo go fihla go 5. Thutwana ya metsotso e 10 ka letšatši. Ntšha mahlo dinameng go netefatša gore bana ge ba araba, wena bjalo ka morutiši o ba phošolle o be o ba fe monyetla wa go dira le go gola.</p>										
		<ul style="list-style-type: none"> Latedišana dinomoro tšeo di filwego (1-5). Latedišana go tloga go ye kgolo go ya go ye nnyane ka mokgwa wa go namelela le go theoga. 	<ul style="list-style-type: none"> Latedišana dinomoro tšeo di filwego (1-5). Latedišana go tloga go ye nnyane go ya go ye kgolo ka mokgwa wa go namelela le go theoga. 	<ul style="list-style-type: none"> Latedišana dinomoro tšeo di filwego (1-5). Latedišana go tloga go ye nnyane go ya go ye kgolo go ya go ye nnyane ka mokgwa wa go namelela le go theoga. Latedišana bana ba se kae o ba botšiše gore wa mathomo ke ofe le wa mafelelo. 	<ul style="list-style-type: none"> Bapetša dinomoro (1-5) o ba botše ye ntšhi le ye nnyane ke efe. Pontšho ya 3-botšiša gore ke efe ye e tlogo pele le ye e tlogo morago, yeo e lego pele go tharo ka tee le ye lego morago ka tee bjalo le bjalo. 	<ul style="list-style-type: none"> Bapetša dinomoro (1-5) o ba botše gore ke ye efe e lego ye ntšhi le ye yennyane. Pontšho ya 4 botšiša, balela pele go fihla go 10. 	<ul style="list-style-type: none"> Bapetša dinomoro (1-5) o ba botše gore ke ye efe e lego ye ntšhi le ye nnyane. 	<ul style="list-style-type: none"> Latedišana dinomoro tšeo di filwego. Bapetša dinomoro (1-5) o ba botše gore ke ye efego e lego ye ntšhi le ye nnyane . 	<ul style="list-style-type: none"> Latedišana dinomoro tšeo di filwego. Bapetša dinomoro (1-5) o ba botše gore ke ye efego ye e lego ye ntšhi le ye nnyane. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaola, bala dikapalo 1-20. Ngwala dikapalo 1-5. Bapetša dikapalo 1-5. Ka mokgwa wa go dira, rarolla mathata palo ka go hlakantšha le go ntšha go gorilego o be o hlaloše tharollo ya gago ka dikarabo go fihla go 5. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-10. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-10. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-15. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-15. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-20. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-20. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba, hlaloša, bala dikapalo 1-20. Ngwala dikapalo le mainapalo go fihla ka 5. 			
	<p>Hlaloša, beakanya le go latedišana dilo go fihla ka dilo tše 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapetša, kgoboketšo ya dilo go ya ka didiko tše dikgolo le tše nnyane, tše dintšhi le tše dinnyane ka palo. 	<p>Hlaloša, beakanya le go latedišana dilo go fihla ka dilo tše 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapetša, kgoboketšo ya dilo go ya ka bontšhi le bonnyane bja tšona. 	<p>Hlaloša, bapetša le go beakanya dilo go fihla ka dilo tše 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapetša, kgoboketšo ya dilo go ya ka ge e le tše ntšhi, di swana le le ge di fapana. Latedišana, kgoboketšo ya dilogo tloga go tše dintšhi go ya 	<p>Hlaloša, bapetša le go latedišana dilo go fihla ka dilo tše 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Latedišana, kgoboketšo ya dilo gotloga go tše dintšhi go ya go tše nnyane, 	<p>Hlaloša, bapetša le go latedišana dinomoro go fihla ka 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša o latedišane dinomoro ka kakaretšo go ya ka nnyane go, e kgolo go, e ntšhi go, e nnyane go le e lekana le. Šomiša mothalopalo 1-5. 	<p>Hlaloša, bapetša le go latedišana dinomoro go fihla ka 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša o latedišane dinomoro ka kakaretšo go ya ka e nnyane go, e kgolo go e ntšhi go, e nnyane go le e lekana le. Hlaloša o latedišane 	<p>Hlaloša, bapetša le go latedišana dinomoro go fihla ka 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša o latedišane dinomoro go tloga go ye nnyane go iša go ye kgolo. 				

Kotara ya 1 Matšatši a 45	Beke ya 1 (matšatši a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9(matšatši a 4)	Beke ya 10(matšatši a 3)
				go tše dinnyane, gotloga go tše dinnyane go ya go tše dintšhi ka palo.	go tloga go tše nnyane go ya go tše dintšhi ka palo.		dinomoro go tloga ka bonnyane go ya bogolong le go tloga ka bogolo go ya bonnyaneng. • Šomiša mothaloalo 1-5.	• Šomiša mothaloalo 1-5.		
		Ka mokgwa wa go dira, rarolla palorara ka go hlakantšha le go ntšha go gorilego o hlaloše tharollo ya gago ka dikarabo go fihla go 5		Ka mokgwa wa go dira, rarolla palorara ka go hlakantšha le go ntšha go gorilego o hlaloše tharollo ya gago ka dikarabo go fihla go 5		Ka mokgwa wa go dira, rarolla palorara ka go hlakantšha le go ntšha go gorilego o hlaloše tharollo ya gago ka dikarabo go fihla go 5		Ka go dira rarolla palorara o hlaloše tharollo ya gago ya palorara ka go akaretša go abelana ka tekano le go hlopa dinomoro go fihla go 5 tšeo di akaretšago go šadiša.		
		Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo, dipheta - Thala diswantšho - Šomiša mothaloalo.		Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo, dipheta - Thala diswantšho - Šomiša mothaloalo.		Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo, dipheta - Thala diswantšho - Šomiša mothaloalo.		Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo, dipheta - Thala diswantšho - Šomiša mothaloalo.		
		• Dibofantšho tša 3		Go hlakantšha le go ntšha go fihla ka 5 (ntle ga mapheko) Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo - Thala diswantšho - Šomiša mothaloalo • Dibofantšho tša 3		Go hlakantšha le go ntšha go fihla ka 5 (ntle ga mapheko) Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo le mothaloalo. • Dibofantšho tša 4.		Go hlakantšha le go ntšha go fihla ka 5 (ntle ga mapheko) Dithekniki (mekgwa/ disetherathetši) - Šomiša dipalelo le mothaloalo. - Dibofantšho tša 5.		
				PFA: Dipaterone tša tšeometri • Kopolla o otlole dipaterone tše bonolo o šomiša: - Dilo tša go swarega - dithalwa (šomiša mebala le dibopego).		PFA: Dipateroni tša nomoro (di hlakantšwe le go balela) • Kopolla, otlole o be o hlaloše tatelano ya dinomoro tše bonolo go fihla go 10.		PFA: Dipaterone tša nomoro • Kopolla, otlole o be o hlaloše tatelano ya dinomoro e bonolo go fihla go 20 • Latedišana o be o laetše go balela pele le morago ka di 1 gare ga 1 le 20 (e hlakantšhitšwe le DOT).	PFA: Dipaterone tša nomoro • Kopolla, otlole o be o hlaloše tatelano ya dinomoro e bonolo go fihla go 20 • Latedišana o be o laetše go balela pele le morago ka di 1 gare ga 1 le 20 (e hlakantšhitšwe le DOT).	

Kotara ya 1 Matšatši a 45	Beke ya 1 (matšatši a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9(matšatši a 4)	Beke ya 10(matšatši a 3)
		<p>Sekgoba le sebopego: Boemo, go itlwaetša le tebelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša boemo bja selo malebana le papetšo ya se sengwe; mohlala, godimo ga, ka fase; <p>Dilo tša mahlakore-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Tseba o be o fe maina go dibopego tša polo le mapokisi Hlaloša, hlaola obe o bapetše dilo tša mahlakore -3 go ya ka bogolo, le mmala 		<p>Sekgoba le sebopego: Boemo, go itlwaetša le tebelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša boemo bja selo malebana le papetšo ya se sengwe, mohlala, pele ga, morago ga, <p>Dilo tša mahlakore-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tseba le gofa maina dibopego tša polo le tša mapokisi Go hlaloša, go hlaola le go bapetša dilo tša mahlakore-3 go ya ka tekanyo le mmala 	<p>Sekgoba le sebopego: Boemo, go itlwaetša le tebelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša boemo bja selo malebana le papetšo ya se sengwe, mohlala, ka go la ngele, ka go la goja, godimo, fase, kgauswi le, <p>Dilo tša mahlakore-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tseba le go fa maina, dibopego tša polo le tša mapokisi Go hlaloša, go hlaola le go bapetša dilo tša mahlakore-3 go ya ka tekanyo le mmala 					
		<p>Kelo Nako Go feta ga nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapetša botelele bja nako o šomiša polelo, mohlala, telele, kopana, ka potlako, ka go nanya. Latedišana ditiragalo o šomiša polelo, mohlala, maabane, lehono, gosasa. 	<p>Kelo Nako Go feta ga nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapetša botelele bja nako o šomiša polelo, mohlala, telele, kopana, ka potlako, ka go nanya. Latedišana ditiragalo o šomiša polelo, maabane, lehono, gosasa. 	<p>Kelo Nako Go feta ga nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Latedišana ditiragalo o šomiša polelo, mohlala, maabane, lehono, gosasa. <p>Go bolela nako</p>	<p>Kelo Nako Go feta ga nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Latedišana ditiragalo o šomiša polelo, mohlala, maabane, lehono, gosasa. <p>Go bolela nako</p>	<p>Kelo Nako Go feta ga nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Latedišana ditiragalo o šomiša polelo, mohlala, maabane, lehono, gosasa. <p>Go bolela nako</p>	<p>Kelo Nako Go feta ga nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Latedišana matšatši abeke, lehono ke; gosasa e tla ba le maabane ebe e le. <p>Go bolela nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša ge selo se diragala o šomiša polelo, mohlala, mesong, mathapama, mantšibua. 			

Kotara ya 1 Matšatši a 45	Beke ya 1 (matšatši a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9(matšatši a 4)	Beke ya 10(matšatši a 3)
		<p>Go bolele nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaloša ge selo se diragala o šomiša polelo, mohlala, mesong, mathapama, mantšibua. Bitša o latedišane maina a matšatši a beke. 	<p>Go bolela nako</p> <ul style="list-style-type: none"> Bea matšatši a matswalo a kgwedi godimo ga tšhupamabaka. 	<ul style="list-style-type: none"> Hlaloša ge selo se diragala o šomiša polelo, mohlala, mesong, mathapama, mantšibua. Bitša o latedišane maina a matšatši a beke.. 	<ul style="list-style-type: none"> Hlaloša ge selo se diragala o šomiša polelo, mohlala, mesong, mathapama, mantšibua. Bitša o latedišane maina a matšatši a beke le dikgwedi tša ngwaga 	<p>(go hlakantšhitšwe le tšhomišo ya Data)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bea matšatši a matswalo a kgwedi godimo ga tšhupamabaka. 		<ul style="list-style-type: none"> Bitša o latedišane maina a matšatši a beke le dikgwedi tša ngwaga. <p>Boima: kelo yeo e sego ya semmušo</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya, ela, bapetša, latedišana o ngwale tšhomišo yeo e sego ya semmušo ya kelo 		
		<ul style="list-style-type: none"> Tseba dinomoro 1-5 Tlotlontšu ya Mmetse: <ul style="list-style-type: none"> bontšhi, bonnyane; bogolo, bonnyane; Go lebantšha dilo. Dilo tša mahlakore-3: Mapokisi, dipolo Matšatši abeke 	<ul style="list-style-type: none"> Tseba dinomoro1-5 Tlotlontšu ya Mmetse: <ul style="list-style-type: none"> bontšhi, bonnyane; bogolo, bonnyane; e feta, e fetwa ke; Go lebantšha dilo. Mahlakore-3: mapokisi, dipolo Matšatši a beke Dikgwedi tša ngwaga 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dipheta/ abacus go fihla go 10 Tlotlontšu ya Mmetse: <ul style="list-style-type: none"> bontšhi le bonnyane pele ga, morago ga, gare ga Mebala Matšatši a beke Boemo la ngele, la go ja Bonomoro bja 3 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dipheta / abacus go fihla go 10 Tlotlonšu ya Mmetse <ul style="list-style-type: none"> go feta le go fetwa ke pele ga, morago ga, gare ga Mahlakore-3: <ul style="list-style-type: none"> mapokisi, dipolo Bonomoro bja 3 Matšatši a beke Boemo ka mothalong/ go tšheišana/godim o ga mothalongpalo 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dipheta / abacus go fihla go 20 Tlotlonšu ya Mmetse <ul style="list-style-type: none"> pele ga, morago ga, gare ga Bonomoro bja 3 Mahlakore-3: <ul style="list-style-type: none"> mapokisi, dipolo Matšatši a beke Boemo bja pele le morago/ tšheišano/ godimo ga mothalongpalo Tlotlontšu ya boima le bofefo 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dipheta / abacus to go fihla go 20 Tlotlontšu ya Mmetse <ul style="list-style-type: none"> pele ga, rmorago ga, gare ga Dinomoro tša go hlatha, ya pele goya go ya boraro Bonomoro bja 4 Matšatši a beke Boemo mothalong/ tšheišano/ godimo ga mothalongpalo 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dipheta / abacus to go fihla go 20 Dinomoro tša go hlatha, ya pele goya go ya bohloano Boemo mothalong/ tšheišano <ul style="list-style-type: none"> pele ga, morago ga, gare ga Bonomoro bja 4 Matšatši a beke 	<ul style="list-style-type: none"> Go bala dinomoro / abacus go fihla go 20 Dinomoro tša go hlatha, ya pele goya go ya boselela Boemo mothalong/ tšheišano/ godimo ga mothalongpalo Bonomoro bja 5 Matšatši a beke 	
<p>Didirišwa (ntle ga puku) go tiišetša go ithuta</p> <p>Lebelela letlakala la 16 ka gare ga sepholeke go</p>		<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso Karata ya dinomoro Tšhupamabaka Karata ya go laetša Poustara ya dinomoro</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso Karata ya dinomoro Tšhupamabaka karata ya go laetša Pousetara ya dinomoro</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso karata ya dinomoro Tšhupamabaka Karata ya go laetša phousetatara ya dinomoro</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso Karata ya dinomoro Tšhupamabaka kararta ya go laetša Phousetara ya dinomoro</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso Karata ya dinomoro Thupamabaka Karata ya go laetša Phuousetara ya dinomoro</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso Nkarata ya dinomoro Tšhupamabaka Karata ya go laetša</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso Karata ya dinomoro Tšhupamabaka Karata ya go laetša</p>	<p>Dipalelo Abakhase/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso karata ya dinomoro Tšhupamabaka Karata ya go laetša Phousetara ya dinomoro</p>	<p>Dipalelo Abacus/Thapo ya dipheta Tšhate ya boso karata ya dinomoro Tšhupamabaka Karata ya go laetša Phousetara ya dinomoro</p>

Kotara ya 1 Matšatši a 45	Beke ya 1 (matšatši a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9(matšatši a 4)	Beke ya 10(matšatši a 3)
<i>hwetša maele a mantši</i>		Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 4: Go kgetha diboepo Mošongwana wa 5: Go bala Mošongwana wa 7: nako Mošongwana wa 9: tee .Mošongwana wa 27: E kgolo le ye nnyane	Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 10: Pedi Mošongwana wa 12: tlotlontšu Mošongwana wa 13: Go bapetša dinomoro 1-3 Mošongwana wa 23: dibolo le mapokisi Mošongwana wa 32: Go bolela nako	Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 1: dipaterone Mošongwana wa 11: tharo Mošongwana wa 23: dibolo le mapokisi Mošongwana wa 32: Go bolela nako	Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 2: dipaterone Mošongwana wa 14: nne Mošongwana wa 24: La goja le la ngele Mošongwana wa 24b: tšhupetšo Mošongwana wa 6: maemo	Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 15: Go hlakantšha le go ntšha go fihla go 4 Mošongwana wa 24b: tšhupetšo Mošongwana wa 16: nako	Phousetara ya dinomoro Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 5: Nyaka o balele Mošongwana wa 17: hlano Mošongwana wa 18: Bušeletša dinomoro 1-5 Mošongwana wa 19: Hlakantšha go fihla ka Mošongwana wa 28: Kgetha dilo	Phousetara ya dinomoro Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 6: Maemo Mošongwana wa 20: Ntšha go 5 o be o hakantšhe go fihla ka 5 Mošongwana wa 25: Go aga le go ngwathagantšha dinomoro Mošongwana wa 29: Go hlopha le go arolelana	Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 21: Go hlakantšha le go ntšha go fihla ka 5 Mošongwana wa 22: Go hlakantšha le go ntšha 1 go fihla ka 5 Mošongwana wa 29: Go hlopha le go arolelana Mošongwana wa 25: Go aga le go ngwathagantšha dinomoro	Mothalopalo Pukutšhomo ya DBE Mošongwana wa 21: Go hlakantšha le go ntšha go fihla ka 5 Mošongwana wa 22: Go hlakantšha Mošongwana wa 22: Go hlakantšha le go ntšha 1 go fihla ka 5 Mosongwana wa 29 Go hlopha le go arolelana
kelo ye e sego ya semmušo		Bomolomo	Bomolomo	Go dira	Go dira	Go dira	Go ngwala	Go ngwala	Go dira	
TEKO YA SEKOLONG (Kelo ya semmušo)	Teko ya sekolong yeo ntšhitšwe go tšwa go pukwanaya mohlala ya kelo			SEKGOBA LE SEBOPEGO: • Bomolomo • Go dira	DIPATERONE DIFANKŠENE LE ALETŠIPERA • Go ngwala	DINOMORO DIOPEREIŠENE LE DITSWALANO • Bomolomo • Go dira • Go ngwala (go bolela /go laetša, go dira, go ngwala)	KELO: • Bomolomo le go dira	TŠHOMIŠO YA DATA • Go ngwala		